

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Davant la crisi sanitària, econòmica i social en què ens trobem immersos com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19, el Govern ha adoptat diverses mesures per tal de pal·liar els seus efectes. Les més recents són les adoptades el passat 12 de novembre d'enguany mitjançant la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, que prorroga i modifica les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, i prorroga les mesures de restricció de la mobilitat nocturna adoptades per la Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre.

Per fer front a aquesta crisi l'Administració local és una peça clau en el coneixement de les necessitats i en el servei directe a la ciutadania. En aquest sentit, les mesures que adopten els ens locals són essencials per pal·liar els greus perjudicis que produeix la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 en la població.

Atès que l'adopció d'aquestes mesures per part de les entitats locals els suposa un notable increment de la seva despesa, el Govern de la Generalitat considera imprescindible aprovar un fons addicional i extraordinari de 20.000.000 d'euros per a l'exercici 2020 i de 100.000.000 d'euros per a l'exercici 2021, del qual poder ser beneficiaris els ajuntaments, els consells comarcals i el Consell General d'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades.

Així mateix, la suspensió de l'activitat de les instal·lacions i dels equipaments esportius comporta una greu afectació econòmica i social de caràcter essencial en el sector de l'esport i de l'activitat física a Catalunya, que justifica l'adopció de mesures extraordinàries i d'emergència adreçades a intentar pal·liar les conseqüències derivades d'aquesta suspensió.

Entre aquestes mesures extraordinàries i d'emergència s'aprova una línia d'ajuts dotada amb 25.000.000 d'euros que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector de l'esport i de l'activitat física a Catalunya, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit com a conseqüència de les mesures prorrogades per la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, i per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre.

El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Presidència, que és el competent en matèria d'esports i d'activitat física, i té atribuïdes, entre d'altres, les

CVE-DOGC-A-20323055-2020

funcions consistentes a planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat i concedir subvencions a les entitats esportives catalanes, d'acord amb l'article 28 i els apartats c) i d) de l'article 35.4 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Així mateix, el Departament d'Empresa i Coneixement té atribuïda, entre d'altres, la competència consistent a impulsar i promoure iniciatives en l'àmbit de l'empresa que siguin d'interès per a la competitivitat de l'economia catalana.

Atès que la suspensió de l'obertura al públic afecta instal·lacions i equipaments esportius que poden ser gestionats tant per entitats esportives com per empreses, i amb la finalitat de garantir la màxima simplificació i celeritat administrativa en la tramitació dels ajuts extraordinaris i d'emergència, el Govern estima necessari atribuir la convocatòria, la tramitació i la resolució de la línia d'ajuts esmentada, al Consell Català de l'Esport atès que és l'organisme públic que, per raó de l'àmbit material d'actuació, té un coneixement directe del sector esportiu i de l'activitat física a Catalunya.

D'altra banda, mitjançant aquesta norma es modifica el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, que estableix un ajut econòmic extraordinari d'urgència, amb tres modalitats diferents amb les quals es pretén donar resposta a les especificitats del sector: a) Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu (esplais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana); b) Modalitat per a les activitats extraescolars; c) Modalitat per a les instal·lacions juvenils.

Amb la voluntat que resposta donada sigui al més ajustada possible a les especificitats dels sectors del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, s'han revisat les modalitats a) i b) de l'ajut, tant pel que fa als beneficiaris com als imports dels ajuts. En aquest sentit, s'ha considerat convenient incrementar els ajuts a les activitats de lleure educatiu realitzades de dilluns a divendres, equiparant-les a les activitats extraescolars als efectes de l'ajut. Per això, s'han inclòs en la modalitat b), amb un ajut de 3.500 euros per entitat.

Pel que fa a les activitats de lleure educatiu de cap de setmana, s'ha previst una simplificació del procediment de sol·licitud, per tal de fer-lo més àgil. Així, s'estableix que els ajuts dirigits a les entitats que pertanyin a una federació o una coordinadora d'entitats de lleure educatiu s'atorgaran a través de les federacions i les coordinadores, sempre que les entitats i les seves federacions o coordinadores estiguin inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb això s'aconsegueix una reducció notable del nombre de sol·licituds, amb la consegüent millora del procediment, i es continua posant al centre de l'ajut les entitats de base adscrites a aquests federacions o coordinacions, ja que s'estableix una quantia equivalent a cada una d'elles. En aquest sentit, cal recordar que són les entitats de base les que han patit directament l'impacte de la suspensió de les activitats i les que han d'adaptar-se contínuament al context canviant de la pandèmia i a les diverses mesures de prevenció i protecció establertes per les autoritats competents; per tal de poder continuar acompanyant milers de joves i infants en el seu creixement integral. També s'ha revisat l'import de l'ajut, per adequar-lo millor a la realitat de les entitats beneficiàries i de les activitats realitzades.

Finalment, i atesa la voluntat del Govern d'atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut amb independència del moment de la seva presentació, es modifica l'article 5.2 del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, eliminant la previsió de l'atorgament de les subvencions segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establint l'ampliació de la dotació pressupostària en cas que s'exhaureixi el crèdit per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne beneficiari.

D'acord amb l'anterior, es dicta aquest Decret Llei, que s'estructura en dos capítols, una disposició addicional i una disposició final.

El capítol I, sota la rúbrica "Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals", es divideix en 5 articles. L'article 1 crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals; l'article 2 estableix els ens locals beneficiaris del Fons; l'article 3 regula la participació dels ens locals beneficiaris en el Fons; l'article 4 estableix els criteris de distribució del Fons; i l'article 5 regula els requisits per al lliurament de les participacions en el Fons.

El capítol II, sota la rúbrica, "Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19", comprèn els articles 6 i 7. L'article 6 habilita el Consell Català de l'Esport per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d'una línia d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb una dotació de 25.000.000 d'euros i

CVE-DOGC-A-20323055-2020

L'article 7 concreta les persones beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts.

La disposició addicional conté les modificacions que s'introdueixen en el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

En darrer terme, la disposició final estableix l'entrada en vigor d'aquest Decret Llei el mateix dia de la seva publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tot el que s'ha exposat, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, del conseller d'Educació, i del conseller d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I. Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals.

Article 1. Creació del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

Es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals amb una dotació de 20.000.000 d'euros per al finançament de les despeses en que incorrin els ens locals beneficiaris per raó de les mesures que adoptin per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 .

Article 2. Ens locals beneficiaris

Són beneficiaris del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades

Article 3. Participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

La participació dels ens locals beneficiaris en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals és d'un màxim de 20.000.000 euros, amb la distribució següent:

- a) 13.375.967,59 euros per distribuir entre els municipis de Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000390/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.
- b) 6.280.854,76 euros per distribuir entre l'Aran i les comarques de Catalunya, excepte el Barcelonès amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.
- c) 287.048,75 euros per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència, d'acord amb la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.
- d) 56.128,90 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000490/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

2. El Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals no genera interessos de demora.

Article 4. Criteris de distribució del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

La participació dels ens locals beneficiaris del Fons és proporcional a la distribució del Fons de Cooperació Local per al 2020 realitzada per les següents resolucions:

CVE-DOGC-A-20323055-2020

-Resolució PRE/1550/2020, de 26 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1578/2020, de 26 de juny, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1552/2020, de 26 de juny, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1551/2020, de 26 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Article 5. Lliurament de les participacions en el Fons

1. El lliurament de les participacions en el Fons resta condicionat al fet que els ens locals beneficiaris hagin complert amb l'obligació establerta per l'article 50 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, consistent a trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l'annualitat del 2018.

2. Els ens locals beneficiaris que el 15 d'octubre de 2020 no hagin complert el que estableix l'apartat 1 perden el dret a rebre el Fons extraordinari addicional 2020 que es crea mitjançant aquest Decret Llei.

Capítol II. Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19.

Article 6. Habilitació al Consell Català de l'Esport

S'habilita el Consell Català de l'Esport per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d'una línia d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb una dotació de 25.000.000 d'euros.

Article 7. Persones beneficiàries

1. Poden ser persones beneficiàries de la línia d'ajuts esmentada a l'article 6 d'aquest Decret Llei les persones titulars de la gestió d'instal·lacions o d'equipaments esportius a Catalunya.

2. Queden excloses com a persones beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts els ens locals de Catalunya, les persones jurídiques participades en més d'un 50% per capital públic i els professionals autònoms.

Disposició addicional. Modificació parcial del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19

1. Es modifiquen els apartats a) i b) de l'article 2.1 del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, que queden redactats de la manera següent:

"a) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic dirigit a les federacions, coordinadores d'entitats i entitats no federades d'educació en el lleure que fan activitats de cap de setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys i que estiguin inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció

CVE-DOGC-A-20323055-2020

General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En el cas de les federacions i les coordinadores d'entitats d'educació en el lleure l'ajut consistirà en un import de 500 euros per cada centre o agrupament que hi estigui adscrit. En el cas de les entitats no federades, l'ajut consistirà en un import únic de 500 euros.

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 3.500,00 euros, dirigit a:

b.1) Les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut esmentada que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana (entre dilluns i divendres) dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys.

Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes aquelles que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, realitzant un perfil d'activitats divers i no especialitzades i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educació en el lleure.

b.2) A les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars.

Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents:

b.2.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut.

b.2.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:

b.2.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.

b.2.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes.

b.2.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.

b.2.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.

b.2.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.

b.2.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.

b.2.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.

b.2.2.8) Les activitats educatives descrites a l'apartat b.1) realitzades per persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut".

2. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 3 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que queden redactats de la manera següent:

"3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra a) de l'article 2.1 les federacions, coordinadores d'entitats i entitats no federades d'educació en el lleure inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que fan activitat de cap de setmana dirigida a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada":

3.2 Poden ser beneficiaris d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) de l'article 2.1:

a) Les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada.

b) Les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus

CVE-DOGC-A-20323055-2020

propis mitjans activitats extraescolars dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada."

3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 5 del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

"5.2. El criteri d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que s'acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb l'article 6.2".

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable aquest Decret Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals correspongui el facin complir.

Barcelona, 17 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

Ramon Tremosa i Balcells

Conseller d'Empresa i Coneixement

(20.323.055)

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LEI 43/2020, de 17 de noveme, peth quau s'abilite eth Conselh Catalan der Espòrt entar autrejament d'ajudes extraordinàries e d'emergència entà hèr front ara suspension dera dubertura ath public des installacions e des equipaments esportius en Catalonha, se cree eth Fons extraordinari adicionau 2020 entàs entitats locals, e se modifique eth Decrèt lei 41/2020, de 10 de noveme, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius e en encastre dera educacion en léser e des activitats extraescolars entà hèr front ara crisi sanitària, economica e social generada pera COVID-19.

Er article 67.6.a) der Estatut preve qu'es decrets lei siguen establidi, en nòm deth rei, peth president o era presidenta dera Generalitat.

De conformitat damb çò que dispausen er article 6 e concordanti dera Lei 13/2008, deth 5 de noveme, dera presidència dera Generalitat e deth Govèrn, e atès eth Decret 114/2020, de 30 de seteme, de substitucion deth president dera Generalitat de Catalonha;

D'acòrd damb çò d'anterior, establisqui çò de següent

DECRET LEI

Exposicion de motius

Deuant dera crisi sanitària, economica e social a on mos trobam immergits coma conseqüència dera pandèmia generada pera COVID-19, eth Govèrn a adoptat diüerses mesures entà pr'amor de palliar-ne es efèctes. Les mès recents son es adoptades eth passat 12 de noveme d'enguan mejançant era Resolucion SLT/2875/2020, de 12 de noveme, que prorògue e modifique es mesures especiaus en matèria de salut publica entara contencion deth brot epidemic dera pandèmia dera COVID-19 en territòri de Catalonha adoptades pera Resolucion SLT/2700/2020, de 29 d'octobre, e prorògue es mesures de restriccion dera mobilitat nocturna adoptades pera Resolucion SLT/2811/2020, de 6 de noveme.

Entà hèr front ad aguesta crisi era Administracion locala ei ua pèça clau ena coneishença des besonhs e en servici dirècte ara ciutadania. En aquest sens, es mesures qu'adòpten es entitats locals son essenciaus entà palliar es grèus perjudicis que produsís era crisi sanitària, economica e social generada pera COVID-19 ena poblacion.

Vist qu'era adopcion d'aguestes mesures per part des entitats locals les supause un notable augment dera despesa, eth Govèrn dera Generalitat considèr imprescindible aprovar un fons adicionau e extraordinari de 20.000.000 d'euros entar exercici 2020 e de 100.000.000 d'euros entar exercici 2021, que'n pòden èster beneficiaris es ajuntaments, es conselhs comarcaus e eth Conselh Generau d'Aran, er Airau Metropolitan de Barcelona entar encastre deth Barcelonés e es entitats municipaus descentralizadas.

Atau madeish, era suspension dera activitat des installacions e des equipaments esportius compòrte ua grèu afectacion economica e social de caràcter essenciau en sector der espòrt e dera activitat fisica en Catalonha, que justifique era adopcion de mesures extraordinàries e d'emergència adreçadas a sajar de palliar es conseqüències derivades d'aguesta suspension.

Entre aquestes mesures extraordinàries e d'emergència s'apròve ua linha d'ajudes dotades damb 25.000.000 d'euros qu'a coma tòca favorir era sostenibilitat economica deth sector der espòrt e dera activitat fisica en Catalonha, contribuir ara mantenença e ara continuitat dera sua activitat, e palliar es afectacions economicas e socials que se poguen produsir en aquest encastre coma conseqüència des mesures prorogades pera Resolucion SLT/2875/2020, de 12 de noveme, e pera Resolucion SLT/2700/2020, de 29 d'octobre.

Eth Conselh Catalan der Espòrt ei un organisme autonòm de caràcter administratiu, adscrit ath Departament dera Presidència, qu'ei eth competent en matèria d'espòrts e d'activitat fisica, e a atribuïdes, entre d'outes, es

CVE-DOGC-A-20323055-2020

funcions consistentes en planificar e gerir era politica esportiva dera Generalitat e autrejar subvencions as entitats esportives catalanes, d'acòrd damb er article 28 e es apartats c) e d) der article 35.4 deth tèxte unic dera Lei der espòrt, aprovat peth Decrèt legislatiu 1/2000, de 31 de junhsèga.

Atau madeish, eth Departament d'Empresa e Coneishement a atribuïda, entre d'autres, era competència consistenta en possar e promòir iniciatives en encastre dera enterpresa que siguen d'interès entara competitivitat dera economia catalana.

Vist qu'era suspension dera dubertura ath public afècte a installacions e equipaments esportius que pòden èster geridi tant per entitats esportives coma per enterpreses, e damb era tòca de garantir era maxima simplificacion e celeritat administrativa ena tramitacion des ajudes extraordinàries e d'emergència, eth Govern estime de besonh atribuir era convocacion, era tramitacion e era resolucio dera linha d'ajudes abans dites ath Conselh Catalan der Espòrt vist qu'ei er organisme public que, per rason der encastre materiau d'accion, a ua coneishença dirècta deth sector esportiu e dera activitat fisica en Catalonha.

D'un aute costat, mejançant aguesta nòrma se modifique eth Decrèt lei 41/2020, de 10 de noveme, de mesures extraordinàries de caractèr social en centres educatius e en encastre dera educacion en léser e des activitats extraescolares entà hèr front as conseqüències dera COVID-19, qu'establís ua ajuda economica extraordinària d'urgència, damb tres modalitats diferents damb es quaus se preten dar responsa as especificitats deth sector: a) Modalitat entàs activitats específicaments de léser educatiu (grops de léser diari de deluns a diuendres e grops de léser o agropaments escotes que hèn activitat de dimenjada); b) Modalitat entàs activitats extraescolares; c) Modalitat entàs installacions de joenessa.

Damb era voluntat de qu'era responsa dada sigue tant ajustada que se pogue as especificitats des sectors deth léser educatiu e des activitats extraescolares, s'an revisat es modalitats a) e b) dera ajuda, tant per çò qu'ei des beneficiaris coma des impòrts des ajudes. En aquest sens, s'a considerat convenient d'augmentar es ajudes as activitats de léser educatiu realizat de deluns a diuendres, en tot egalar-les as activitats extraescolares as efèctes dera ajuda. Pr'aquò s'an includit ena modalitat b), damb ua ajuda de 3.500 èuros per entitat.

Per çò qu'ei des activitats de léser educatiu de dimenjada, s'a previst ua simplificacion deth procediment de sollicitud, entà pr'amor de hèr-lo mès agil. Atau, s'establís qu'es ajudes dirigides as entitats qu'apartenguen a ua federacion o ua coordinadora d'entitats de léser educatiu s'autrejaràn a traués des federacions e des coordinadores, tostemp qu'es entitats e es sues federacions o coordinadores siguen inscrites en Recensament d'Entitats Juveniles dera Direccion Generau de Joenessa deth Departament de Trabalh, Ahèrs Socials e Famílies. Damb açò s'artenh ua reduccion notabla deth nombre de sollicituds, damb eth conseqüent amelhorament deth procediment, e se met tostemp en centre dera ajuda as entitats de basa adscrites ad aquestes federacions o coordinacions, pr'amor que s'establís ua quantia equivalenta entà cadua d'eres. En aquest sens, cau arrebrebar que son es entitats de basa es qu'an patit dirèctaments er impacte dera suspension des activitats e es que s'an d'adaptar contunhadaments ath contèxte cambiant dera pandèmia e as diuerses mesures de prevencion e emparament establides pes autoritats competentes; entà pr'amor de poder acompanyar tostemp a milèrs de joeni e mainatges en sòn creishement integrau, tanben s'a revisat eth montant dera ajuda, entà adaptar-lo melhor ara realitat des entitats beneficiàries e des activitats realizades.

Fin finau, e vista era voluntat deth Govern d'atier a totes es sollicituds damb dret ara ajuda damb independència deth moment dera sua presentacion, se modifique er article 5.2 deth Decrèt lei 41/2020, de 10 de noveme, de mesures extraordinàries de caractèr social en centres educatius e en encastre dera educacion en léser e des activitats extraescolares entà hèr front as conseqüències dera COVID-19, en tot eliminar era prevision der autrejament des subvencions segon er orde cronologic de presentacion des sollicituds e en tot establir era ampliacion dera dotacion budgetària en cas de que s'agote eth credit entà atier a totes es sollicituds que complisquen es requisits entà èster beneficiari.

D'acòrd damb çò d'anterior, se dicte aquest Decret lei, que s'estructure en dus capítols, ua disposicion addicionau e ua disposicion finau.

Eth capítol I, jos era rubrica "Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals", se dividís en 5 articles. Er article 1 cree eth Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals; er article 2 establís es entitats locals beneficiàries deth Fons; er article 3 regule era participacion des entitats locals beneficiàries en Fons; er article 4 establís es criteris de distribucion deth Fons; e er article 5 regule es requisits entath liurament des participacions en Fons.

Eth capítol II, jos era rubrica "Ajudes extraordinàries e d'emergència entà hèr front ara suspension dera dubertura ath public des installacions e des equipaments esportius en Catalonha coma conseqüència dera crisi sanitària, economica e social dera COVID-19", compren es articles 6 e 7. Er article 6 abilite ath Conselh Catalan der Espòrt entara convocacion, era tramitacion e era resolucio d'ua linha d'ajudes extraordinàries e d'emergència entà hèr front ara suspension dera dubertura ath public des installacions e des equipaments esportius en Catalonha coma conseqüència dera crisi sanitària, economica e social dera COVID-19, damb ua

CVE-DOGC-A-20323055-2020

dotacion de 25.000.000 d'èuros, e er article 7 concrète es persones beneficiàries d'aguesta linha d'ajudes.

Era disposicion addicionau conten es modificacions que s'introduisssen en Decret lei 41/2020, de 10 de noveme, de mesures extraordinàries de caractèr social en centres educatius e en encastre dera educacion en léser e des activitats extraescolares entà hèr front as conseqüències dera COVID-19.

En darrèr tèrme, era disposicion finau establís era entrada eth vigor d'aguest Decret lei eth madeish dia dera sua publicacion en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tot çò que s'a expausat, er emplec dera autorizacion autrejada en article 64 der Estatut d'Autonomia de Catalonha, a prepausa dera conselhèra dera Presidència, deth conselhèr d'Educacion, e deth conselhèr d'Empresa e Coneishement, e d'acòrd damb eth Govèrn,

Decreti:

Capítol I. Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals.

Article 1. Creacion deth Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals

Se cree eth Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals damb ua dotacion de 20.000.000 d'èuros entath finançament des despenses en qué incorren es entitats locals beneficiàries per rason des mesures qu'adòpten entà hèr front ara crisi sanitària, economica e social generada pera COVID-19.

Article 2. Entitats locals beneficiàries

Son beneficiaris deth Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals, es ajuntaments, es consells comarcaus e eth Conselh Generau d'Aran, er Airau Metropolitan de Barcelona entar encastre deth Barcelonés e es entitats municipaus descentralizadas

Article 3. Participacion en Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals

Era participacion des entitats locals beneficiàries en Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals ei d'un maxima de 20.000.000 d'èuros, damb era distribucion següenta:

- a) 13.375.967,59 èuros entà distribuir entre es municipis de Catalonha damb cargue ara partida budgetària PR1501D/460000390/7111/0052 damb còdi de finançament MPP deth budget deth Departament dera Presidència.
- b) 6.280.854,76 èuros entà distribuir entre Aran e es comarques de Catalonha, a excepcion deth Barcelonés, damb cargue ara partida budgetària PR1501D/460000290/7111/0052 damb còdi de finançament MPP deth budget deth Departament dera Presidència.
- c) 287.048,75 èuros entar Airau Metropolitan de Barcelona damb cargue ara partida budgetària PR1501D/460000290/7111/0052 damb còdi de finançament MPP deth budget deth Departament dera Presidència, cossent damb era prepausa dera Comission mixta de distribucion des competències, es activitats e es servicis deth Conselh Comarcau deth Barcelonés, pr'amor dera supression deth Conselh Comarcau deth Barcelonés.
- d) 56.128,90 èuros entà distribuir entre es entitats municipaus descentralizadas de Catalonha damb cargue ara partida budgetària PR1501D/460000490/7111/0052 damb còdi de finançament MPP deth budget deth Departament dera Presidència.

2. Eth Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals non genèrè interèssi de demora.

Article 4. Critèris de distribucion deth Fons extraordinari addicionau 2020 entàs entitats locals

Era participacion des entitats locals beneficiàries deth Fons ei proporcionau ara distribucion deth Fons de

CVE-DOGC-A-20323055-2020

Cooperacion Locau entath 2020 realizada pes següentes resolucions:

- Resolucion PRE/1550/2020, de 26 de junh, de distribucion as municipis de Catalonha dera participacion enes ingrèssi dera Generalitat integrada en Fons de Cooperacion Locau de Catalonha, an 2020.
- Resolucion PRE/1578/2020, de 26 de junh, de distribucion en Aran e enes comarques de Catalonha dera participacion enes ingrèssi dera Generalitat integrada en Fons de cooperacion locau de Catalonha, annada 2020.
- Resolucion PRE/1552/2020, de 26 de junh, pera quau se destine ar Airau Metropolitan de Barcelona era participacion enes ingrèssi dera Generalitat integrada en Fons de Cooperacion Locau de Catalonha, an 2020.
- Resolucion PRE/1551/2020, de 26 de junh, de distribucion as entitats municipaus descentralizadas de Catalonha dera participacion enes ingrèssi dera Generalitat integrada en Fons de Cooperacion Locau de Catalonha, an 2020.

Article 5. Liurament des participacions en Fons

1. Eth liurament des participacions en Fons rèste condicionada ath hèt de qu'es entitats locaus beneficiàries agen complit damb era obligacion establida per article 50 dera Lei 4/2020, deth 29 d'abriu, de budgets dera Generalitat de Catalonha entath 2020, consistenta en remanar es budgets, es liquidacions budgetaries annaus e es qüestionaris estadistics omogeneizadi d'aguestes donades ath Departament dera Presidència, e es compdes annaus ara Sindicatura de Compdes, cossent damb çò qu'establís era legislacion sectoriau. Aguesta documentacion a de hèr referència ara annada deth 2018.

2. Es entitats locaus beneficiàries qu'eth 15 d'octobre de 2020 non agen complit çò qu'establís er apartat 1 pèrden eth dret a recéber eth Fons extraordinari adicionau 2020 que se cree mejançant aguest Decret lei.

Capítol II. Ajudes extraordinàries e d'emergència entà hèr front ara suspension dera dubertura ath public des installacions e des equipaments esportius en Catalonha coma conseqüència dera crisi sanitària, economica e social dera COVID-19.

Article 6. Abilitacion ath Conselh Catalan der Espòrt

S'abilite ath Conselh Catalan der Espòrt entara convocacion, era tramitacion e era resolucion d'ua linha d'ajudes extraordinàries e d'emergència entà hèr front ara suspension dera dubertura ath public des installacions e des equipaments esportius en Catalonha coma conseqüència dera crisi sanitària, economica e social dera COVID-19, damb ua dotacion de 25.000.000 d'euros.

Article 7. Persones beneficiàries

1. Pòden èster persones beneficiàries dera linha d'ajudes dites en article 6 d'aguest Decret lei es persones titulars dera gestion d'installacions o d'equipaments esportius en Catalonha.

2. Demoren excluides coma persones beneficiàries d'aguesta linha d'ajudes es entitats locaus de Catalonha, es persones juridiques participades en mès d'un 50% per capitau public e es professionaus autonòms.

Disposicion adicionau. Modificacion parciau deth Decrèt lei 41/2020, de 10 de noveme, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius e en encastre dera educacion en léser e des activitats extraescolares entà hèr front as conseqüències dera COVID-19

1. Se modifiquen es apartats a) e b) der article 2.1 deth Decrèt lei 41/2020, de 10 de noveme, que demoren redigidi dera manera següenta:

"a) Ajuda extraordinària e puntuau en forma de prestacion economica de pagament unic dirigit as federacions,

CVE-DOGC-A-20323055-2020

coordinadores d'entitats e entitats non federades d'educacion en léser que hèn activitats de dimenjada dirigides a mainadèra e joens d'entre 3 e 18 ans e que siguen inscrites en Recensament d'Entitats Juveniles dera Direccion Generau de Joenessa deth Departament de Trabalh, Ahèrs Sociaus e Familhes.

En cas des federacions e es coordinadores d'entitats d'educacion en léser era ajuda consistirà en un impòrt de 500 èuros per cada centre o agropament que i sigue adscrit. En cas des entitats non federades, era ajuda consistirà en un impòrt unic de 500 èuros.

b) Ajuda extraordinària e puntuau en forma de prestacion economica de pagament unic, per un impòrt fix de 3.500,00 èuros, dirigida a:

b.1) Es entitats inscrites en Recensament d'Entitats Juveniles dera Direccion Generau de Joenessa abans dita que hèn activitats de léser educatiu entre setmana (entre deluns e diuendres) dirigides a mainadèra e joens d'entre 3 e 18 ans.

As efèctes d'aguesta ajuda, se considèren activitats de léser educatiu totes aqueres que contribuïssen ath creishement integrat dera mainadèra, adolescents e joens e propícien era ciutadania activa, en tot realizar un perfil d'activitats diuèrses e non especializadas e mejançant estruments pedagogics pròpris dera educacion en léser.

b.2) As persones trabalhadores autonòmes, es enterpreses e d'autes entitats que realizen activitats extraescolares.

As efèctes d'aguesta ajuda, se considèren activitats extraescolares es següentes:

b.2.1) Es activitats instructives, esportives, artistiques o formatives en generau realizades dehòra der orari lectiu en centres educatius qu'impartisquen ensenhaments obligatòris o declaradi gratuïts e que siguen incluides ena programacion generau annau des centres deth cors 2020-2021 o qu'agen estat aprovades peth conselh escolar deth centre damb data anteriora ara de finalizacion deth periòde dera sollicitud dera ajuda.

b.2.2) Es activitats e modalitats formatives e educatives dirigides a mainadèra e joens d'entre 3 e 18 ans non incluidis ena letra anteriora, entre es quaus:

b.2.2.1) Es ensenhaments non regladi de regim especiau.

b.2.2.2) Es ensenhaments non regladi d'idiòmes.

b.2.2.3) Es restacades damb era musica e era dança.

b.2.2.4) Es restacades damb es arts plastiques e sceniques.

b.2.2.5) Es activitats restacades damb es tecnologies.

b.2.2.6) Es non individuaus de renfortiment e acompanyament escolar impartides en establiments autorizadi.

b.2.2.7) Es esportives de caractèr educatiu non deperentes des federacions esportives.

b.2.2.8) Es activitats educatives descrites e apartat b.1) realizades per persones trabalhadores autonòmes, enterpreses e d'autes entitats non inscrites en Recensament d'Entitats Juveniles dera Direccion Generau de Joenessa".

2. Se modifiquen es apartats 1 e 2 der article 3 deth Decrèt lei 41/2020, de 10 de noveme, que demoren redigidi dera manera següenta:

"3.1 Pòden èster beneficiàries d'aguesta ajuda ena modalitat establida ena letra a) der article 2.1 es federacions, coordinadores d'entitats e entitats non federades d'educacion en léser inscrites en Recensament d'Entitats Juveniles dera Direccion Generau de Joenessa que hèn activitat de dimenjada dirigida a mainadèra e joens d'entre 3 e 18 ans, qu'agen estat suspnudes o afectades pera Resolucion SLT/2700/2020, de 29 d'octobre. Se considèren suspnudes o afectades aqueres activitats que se realizèssen ena entrada en vigor dera Resolucion SLT/2700/2020, de 29 d'octobre, abans dita":

3.2 Pòden èster beneficiàries d'aguesta ajuda ena modalitat establida ara letra b) der article 2.1:

a) Es entitats inscrites en Recensament d'Entitats Juveniles dera Direccion Generau de Joenessa que realizen activitats de léser educatiu entre setmana dirigides a mainadèra e joens d'entre 3 e 18 ans, qu'agen estat suspnudes o afectades pera Resolucion SLT/2700/2020, de 29 d'octobre. Se considèren suspnudes o afectades aqueres activitats que se realizèssen en moment dera entrada en vigor dera Resolucion SLT/2700/2020, de 29 d'octobre, abans dita.

CVE-DOGC-A-20323055-2020

b) Es persones treballadores autonòmes, es empreses, es centres d'ensenyament privati e d'altres entitats sense tòca lucrativa, coma es associacions de mairs e pairs d'escolans o es fundacions, dades de nauta en recensament der impòst d'activitats econòmiques en epígrafs corresponents ad aquestes activitats que balhen damb es sòns pròpris mejans activitats extraescolares dirigides a mainadèra e joens d'entre 3 e 18 ans, qu'agen estat suspènudes o afectades pera Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octobre. Se considèren suspènudes o afectades aqueres activitats que se realizèssen ena entrada en vigor dera Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octobre, mencionada."

3. Se modifique er apartat 2 der article 5 deth Decret lei 41/2020, de 10 de noveme, que demore redigit dera manera següenta:

"5.2. Eth criteri d'autrejament des ajudes serà era presentacion laguens deth tèrme dera sollicitud, tostemp que se complisquen es requisits entà estar-ne beneficiari e d'acòrd damb era disponibilitat de credit. Se s'agote era dotacion budgetària, s'agranirà era dotacion d'acòrd damb er article 6.2".

Disposicion finau

Entrada en vigor

Aguest Decret lei entre eth vigor eth madeish dia dera sua publicacion en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Donques, ordeni que toti es ciutadans e ciutadanes a qui sigue aplicable aguest Decrèt lei cooperen tath sòn compliment e qu'es tribunaus e es autoritats a qui correspone lo hèsquen a complir.

Barcelona, 17 de noveme de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident deth Govèrn en substitucion dera presidència dera Generalitat e conselhèr d'Economia e Isenda

Meritxell Budó Pla

Conselhèra dera Presidència

Josep Bargalló Valls

Conselhèr d'Educacion

Ramon Tremosa i Balcells

Conselhèr d'Empresa e Coneishement

(20.323.055)